

U G O V O R

o izradi stručnog mišljenja i nalaza nekretnina

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida, ul. Širokac 22, Sarajevo, koga zastupa direktor Zijadić Suad, prof. (u daljem tekstu: Ugovorni organ)

i

Društvo za projektovanje izvođenje radova u građevinarstvu, promet roba i usluga Sarajevo «CHEVRON-AG» d.o.o., ul. Marka Mrulića broj 2, Ssarajevo, koga zastupa direktor Ibrahimović Aida (u daljem tekstu: Dobavljač)

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Ugovorni organ povjerava, a Dobavljač preuzima obavezu da izradi stručno mišljenje i nalaz na nekretninama - kuća u ulici Širokac broj 2 i zemljište sa voćnjakom na Spomeničkom kompleksu „Tunel D-B“, a sve prema Ponudi Dobavljača broj:18/10/2017 od 18.10.2017.godine, koja je sastavni dio Ugovora.

II VRIJEDNOST UGOVORA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ugovorene strane su saglasne da netto vrijednost Ugovora iznosi	1.500,00 KM
Vrijednost PDV 17% iznosi	255,00 KM

Ugovorne strane su saglasne da ukupna vrijednost ugovora sa uključenim PDV 17% iznosi

1.755,00 KM

(slovima: jednahiljadasedamstotinapedesetpet i 00/100KM)

Član 3.

Ugovorni organ se obavezuje da će isplatiti ugovorenu cijenu Dobavljaču nakon izvršenja i predaje predmeta ugovora, a u roku 15 (petnaest) dana od datuma prijema ovjerene fakture.

III ROK IZVRŠENJA PREDMETA UGOVORA

Član 4.

Ugovorene strane su saglasne da je rok za izvršenje usluge iz člana 1. ovog ugovora 20 (dvadeset) kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora.

Član 5.

U slučaju kašnjenja u pružanju usluge, do kojeg je došlo krivicom Dobavljača, isti će platiti ugovornu kaznu, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% vrijednosti ugovora, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti usluge, koja je predmet ugovora. Dobavljač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Dobavljač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 6.

Dobavljač se obavezuje:

- da usluge obavi profesionalno;
- da usluge obavi kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
- da nakon izvršenja usluga koje su predmet ovog ugovora Ugovornom organu dostavi dokumentaciju u dva originalna primjerka, sa potrebnim imovinsko-pravnim priložima.

Član 7.

Ugovorni organ se obavezuje:

- da će isplatiti ugovorenu cijenu Dobavljaču nakon izvršenja predmeta ugovora iz člana 1. ovog Ugovora i predaje istog, a u zakonskom roku od 15 /petnaest/ dana od datuma prijema uredno ovjerene fakture.

V OSTALE ODREDBE

Član 8.

Svaka od ugovornih strana je saglasna da naknadi štetu nastalu drugoj ugovornoj strani ili licima izvan ovog Ugovora, ukoliko do štete dođe njenom krivicom, odnosno činjenjem ili nečinjenjem i/ili propuštanjem rokova utvrđenih u ovom ugovoru. Visina naknade za pričinjenu eventualnu štetu utvrdiće se po pravilima za naknadu štete važećeg Zakona o obligacionim odnosima.

Član 9.

Sve izmjene i dopune ovog Ugovora mogu biti samo u pismenoj formi ovjerene i potpisane od strane ovlaštenih zastupnika ugovorenih strana.

Član 10.

Ugovorene strane su saglasne da eventualno nastale sporove rješavaju putem svojih ovlaštenih zastupnika sporazumno, a ukoliko nastali spor ne budu mogle riješiti na predviđeni način, isti će rješavati nadležan sud u Sarajevu.

Član 11.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Član 12.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog ovjeravanja i potpisivanja ugovora od strane ovlaštenih zastupnika ugovorenih strana.

ZA UGOVORNI ORGAN
DIREKTOR

Zija [redacted] d, prof.



Broj: 13-14-02-539/17
Sarajevo, 24.10.2017.god.

ZA DOBAVLJAČA
DIREKTOR

[redacted] Aida



Broj:
Sarajevo, 25.10.2017.